



# education

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**GIREIDI 12**

**TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)**

**BAMMBIRI •A U RANGA (P1)**

**EXEMPLAR 2008**

**MARAGA/MARKS : 80**

**TSHIFHINGA: AWARA 2**

Bammbiri i%i %i na masia%ari a fumi 10.

**PFESESANI**

1. Fhindulani mbudziso dzo%he.
2. Thomani khethekanyo i;we na i;we kha sia%ari %iswa, hune ya fhelela hone ni talele.
3. °walani zwi no vhalea, nahone nga vhuronwane.
4. Ni dzhiele nzhele mupele%o, khethekanyo ya maipfi, kushumisele kwa madanzi, zwiga zwa u vhala, tswayo khathihi na kuvhumbelwe kwa mafhungo.

## KHETHEKANYO YA A: THOLOKANYONIVHO

Vhalani mafhungo a tevhelaho nga vhuronwane uri ni »o kona u fhindula mbudziso dzo »isendekaho khao. Hune zwa konadzea ni shumise maipfi a%u:

### MASUTU, DZINA • I • AWE

Masutu o vhae mu%hannga wa u sa pfa musi makhulu wawe vha tshi mu kaidza. U sa pfa honohu o »i hu ita naho a tshikoloni, o vha e thaidzo kha vhagudi khathihi na vhagudisi.

Masutu u na tsindi, hezwi zwe »o vhonala musi a tshi dzenela mugudisi Vho-Mangalani bungani %a vhafumakadzi, vha vho bva vha songo tsha luvhela zwavhu». Vho-Mangalani vha ya vha zwi vhiga kha %hohoyatshikolo. Vha tshi tou bva nga mu%ango wa ofisi ho mbo »i dzhena mulangaki%asi we a vha a tshi khou ya u vhiga mafhungo a uri hu na mugudi o bvulaho vhurukhu ki%asini na uri o mu sia a tshi khou bvisela ma»i kha bo»elo heneffho ngomu ki%asini. Vha tshi vhudzisa uri ndi nnyi ha wanala uri ndi Masutu.

%hohoyatshikolo yo »o rumela mugudisi a re kha Komiti ya Vhulangi ha Tshikolo uri a ye hayani u vhidza muun»i wawe. Nangoho o »o ita nga u ralo. Makhulu wawe vho ri u swika Masutu a sengiswa. Ene ho ngo hanedza lini, o ri o dzenela Vho-Mangalani nge a vha o rithea dangani nahone a vhona uri a nga si tsha swika bungani %a vhatukana a mbo »i dzhena kha %a vhagudisi. Musi a tshi vhudzisa zwa u bvisela ma»i bo»eloni nahone ki%asini, a ri o zwi itiswa ngauri a vha o no tshuwa uri o dzenela mugudisi bungani lwe a vho sokou pfa unga u na tshitunde. O »o humbelo pfarelo ya mbo »i %anganedzwa; ha pfi a songo tsha dovha.

Vhege i sa athu u fhela Masutu o »o tswa tshikhafuthini tsha mu%we mugudi a %a. Makhulu wawe vha hana u »a tshikoloni vhunga hu si kale-kale vho vha vha tshi khou senga milandu yawe. Musi a tshe o imiswa u »a tshikoloni ho lindelwa muun»i a tshi »a, ha vho pfala uri Masutu o dzenela vha%we vhafumakadzi hayani a vha dzhiela masheleni a fhedza nga u vha rema nga banga. O »o fhedza o hwelelwa mapholisani he mulandu u tshi sengwa ha pfi vhu%anzi a vhu fushi, mulandu wa mbo »i phumulwa.

Ho »o pfala uri Masutu u khou tambudza makhulu wawe lwa vhudzekani khathihi na u vha dzhiela tshelede yavho ya mundende. Nangoho makhulu vho mbo »i pa%a mu»i sa tshimange tsha goya ene a vho sala e e%he. U dzula e e%he zwe vho »o mu kon»ela, a tevhela mme awe vhuhadzi havho. Nga mulandu wa uri Tshiven»a tshi tshi ri, 'Wa kokodza luranga na mafhuri a a tevhela'; khotsi awe vho »o kombetshedzea u mu %anganedza. Ma»uvha a si mangana, vhutshilo ha thoma u %amara afha mu%ani. Vha tshi mu

kaidza u vha vhudza uri a vha khotsi awe vha malofhani.  
Mukalaha wa vhathu vho mbo »i paka vhutundu vha ya u dzula  
mushumoni.

Khonani dza Masutu ho vha hu vhana vha<sup>3</sup>uku. Musi o takalesa wo vha u tshi pfa a tshi amba zwauri Siawoadza a hu tshe na tsha musadzi vhunga o fhira khavho vho<sup>3</sup>he. U vhuya wa »elwa nga muhumbulo wa uri kani-ha ndi tshivhimbili. Mafhongo o »o dina musi a tshi dzhenela mu<sup>2</sup>we mubvana we a ri u mu tshipa a basela nga u mu randekanya minwe nga lufhang. O ri a tshi <sup>3</sup>uwa a vhudza mufumakadzi uyo uri u »o dovha a vhuya. O »o vhudza uyo mufumakadzi uri naho a ya a vhiga mulandu uyo u khou sokou »inetisa ngauri ene ha dzuli dzhele. Nga murahu ha musi mufumakadzi uyu o no vhiga mulandu mapholisani, Masutu vho »o mu <sup>3</sup>o»a hunzhi vha sa mu wani. Vhafuwi Vho-Thivhilingwi vha vhidza tshivhidzo tshi si na tsaleli he vha zwa <sup>3</sup>a uri tshigehenga tshenetsho a tshi fuiwi shangoni <sup>3</sup>avho, tsha wanala kha tshi vroxwe tshi iswe mapholisani.

¶uvha <sup>3</sup>e Masutu a wanwa nga vhatu vho mbo »i tou mu wela n<sup>3</sup>ha. Matombo, zwibonda na dzithonga zwa ita mushumo. O mbo »i wana kubulinyana a sutuka a shavha. Vha mu pandamedza vha mu fara, vha mu vhofha nga thambo vha namba vha mu fhedzisa. Mapholisa vha tshi swika vho wana hu si tshe na tsha muthu. Ha mbo »i vha u onesana na<sup>3</sup>o ha <sup>3</sup>wana wa Vho-Nakudze; na vhamusanda vha wana zwe vha kela ma<sup>3</sup>ari.

- 1.1 Ndi zwifhio zwine mu<sup>2</sup>wali wa mafhongo aya a khou tama u ri funza? (2)
- 1.2 Dzina i<sup>3</sup>i 'Masutu' <sup>3</sup>i yelana u gumafhi na mafhongo e na vhala? (3)
- 1.3 Masutu ndi mudziaukandekanya pfanelo dza vhafumakadzi. Tikedzani fhungo i<sup>3</sup>i nga mbuno tharu. (3)
- 1.4 Inwi ni vhona zwe tea na uri hu pfi Masutu ndi tshivhimbili? Tikedzani phindulo ya<sup>3</sup>u. (2)
- 1.5 Ri <sup>3</sup>eeni <sup>3</sup>halutshedzo dza mafurase/maipfi haya:
- 1.5.1 U vha na tsindi. (2)
  - 1.5.2 Vho mbo »i pa<sup>3</sup>a mu»i. (2)
  - 1.5.3 U onesana na<sup>3</sup>o. (2)
  - 1.5.4 Tshivhimbili. (2)
- 1.6 Topolani murero kha mafhongo e na vhala ni dovhe ni <sup>3</sup>ee na <sup>3</sup>halutshedzo yawo. (2)

- 1.7 Inwi ni vhona unga ndi tshini tshe tsha vha tshi tshi ita  
uri Masutu a sa thetshelese? (2)
- 1.8 Kha mafhungo e na vhala hu na luambo lwa musanda lwo  
shumiswaho. Topolani ipfi i%o ni dovhe ni %i shumise  
fhungoni %a%u %e na tou »isikela. (2)
- 1.9 Fhindulani nga **ee** kana **hai** ni dovhe ni tikedze:
- 1.9.1 Masutu ndi mvuleli. (2)
- 1.9.2 Masutu ndi tshisiwana. (2)
- 1.9.3 Masutu o tou pandelwa tshikoloni. (2)

**<sup>1</sup>HANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA A:** 30

**KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO (SAMARI)**

Nga phara ya maipfi a re vhukati ha 60 u ya kha 70 nweledzani zwine muthu a               nga ita uri a kone u %utshela dzema %a u daga fola.

**U <sup>1</sup>UTSHELA DZEMA • A FOLA**

Hu na vhatu vhanzhi vho »ifashisaho nga dzema %a u daga fola, u bva khazwo zwi vho ri vhutoto. Hone-ha, zwi a konadzea uri muthu a litshe u daga arali o »iimisela nahone a tshi zwi funa.

Fola %i rengiswa fhethu ho fhambanaho: mavhengeleni, khefini, dzigaratshini na hu%we. Fola %i khombo kha mutakalo wa muthu, nahone %i a bveledza malwadze o fhambanaho sa khentsa, lufhia na ma%we. Uri muthu a %i litshe u tea u »ivhudza zwauri u khou %o»a u tsireledza mutakalo wawe. U litsha fola a si zwine wa nga tou zwi khauledza. Arali no vha ni tshi daga phakhethe yo%he nga »uvha ni nga tsitsa tshivhalo tsha segere%e idzo tsha swika kha hafu ya phakhethe. Ni fanela u bvela phan»a na u tsitsa tshivhalo u swika ni sa tsha daga.

U %utshela khonani dze na vha ni tshi daga nadzo zwi nga ni thusa u ni bvisa kha dzema %a fola. Arali %hama ya%u i tshi khou daga inwi ni heneffo, ni nga lingea naho ni na lutamo lwa u litsha n»owelo iyi mmbi. Ni songo tsha bvela phan»a na u ya zwiho»oni he na vha ni tshi dahela hone na %hama dza%u.

U litsha u daga a zwi tou vha zwithu zwi leluwaho ngauri sakha a %i nga litshi u ni dalela. Zwi amba uri naho ni na%o ni fanela u kon»elela u sa daga. U vhulunga zwifaredzi zwa mi%ora ya fola fhethu hune na sa tsha zwi vhona kana u tou zwi la%a zwi nga ni sendedza kule na lutamo lwa fola. Musi ni mi%anganoni kana hu%we-vho hune ha vha na vhatu vhanzhi na vhona vhatu vha tshi khou daga %utshelani kule, ni nga lingea.

**<sup>1</sup>HANGANELO YA KHETHEKANYO IYI YA B:**      10

**KHETHEKANYO YA C: PHEN~~PA~~ NA KUSHUMISELE KWA LUAMBO**

3.1 Mafhungo asia, a vhaleni uri ni kone u fhindula mbudziso dzi no a tevhela:

Ndo mu *ɛwalela tshuɛwahaya* ngauri ene o vha a tshi khou *ɛwalela malume* awe vha shumaho Benoni vhurifhi. Arali o *ɛwea mushumo munzhi tshikoloni* ndi a mu *ɛwalisa*. Vha~~ɛ~~we vhagudisi vho vha sa zwi *»ivhi uri ri* a *ɛwalelana dzitshuɛwahaya*. Naho vha tshi ri kaidza a ri pfi.

3.1.1 Tsinde *%a %iiti -ɛwala %o ɛuɛwa mitshila* yo fhambanaho. Inwi ri *%eeni mishumo mi%a* yo bveledzwaho nga mitshila iyo. (4)

3.1.2 Thomani fhungo *%a u fhedzisela* nga maipfi o talelwaho nga fhasi. (1)

3.1.3 Topolani ipfri *%o pambwaho kha Afrikaans* ni *%i shumise fhungoni %i pfalaho*. (2)

3.1.4 Isani *%ifurase ndo mu ɛwalela kha tshifhinga tshi»aho*. (1)

3.1.5 ,eani *%ifhambanyi %a dzina malume* ni *%i shumise fhungoni %i pfalaho*. (2)

- 3.2 Lavhelesani khungedzelo iyi nga vhusedzi uri ni »o kona u fhindula mbudziso dzi no i tevhela.

## ZWO<sup>1</sup> HE ZWO<sup>1</sup> HE BEKHARA NA ZWINU<sup>°</sup> UNU<sup>°</sup> U

Ri ¼a vhu tshi duba!!!

*mabisikitsi zwikontsi vhurotho khekhe nga  
n»alo*

Ri a vha di¼ivela ho¾heho¾he.



Nomboro: 072 345

8923/

015 784 3567

Kha 123

- 3.2.1 Khephusheni ya iyi khungedzelo ndi ifhio? (1)
- 3.2.2 Ni nga kwama hani bindu i¼i musi ni tshi ¾o»a thuso? (2)
- 3.2.3 Bindu i¼i ¼i wanala ngafhi? (1)
- 3.2.4 Topolani ¼i¼a¾edzi ¾o shumiswaho ni dovhe ni ¾alutshedze uri ¼i khou shuma mini kha khungedzelo iyi. (2)
- 3.2.5 °walululani fhungo ¾o ɔwalwaho nga ma¾ederetsendami ni tshi khou dzhenisa zwiga na madanzi ho teaho. (3)

- 3.3 Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani asitshi, tshi vhaleni nga vhuronwane ni kone u fhindula mbudziso dzi no tshi tevhela.

**MEMORANDAMU**

Vhubvo: RCL

Vhuyo: <sup>1</sup>hohoyatshikolo

Nomboro ya faela: 1/5/08

¶uvha: 26 <sup>1</sup>hangule 2008

Fhundo: N¶OWELO YA U SA ¶A HA VHAGUDISI DZIKI·ASINI

Tshiiitisi: Uri ri swikelele ndivho ya zwe ra »ela zwone tshikoloni.

Tsiangane na %hu%huwedzo: Vhagudisi a vha »i dziki%asini nga dziphiriodo dzavho, vha vha vho dzula tshi%afurumu vha;we vho e»ela dzigoilini. Hezwo zwine vha khou ita arali vha ya nazwo phan»a zwi »o ita uri ri tshinyalelwe nga vhumatshelo hashu.

Dzithemendelo: Ri khou themendela uri vhagudisi u bva matshelo vha songo tsha fhidza u »a dziki%asini nga pheriodo dzavho. <sup>1</sup>hohoyatshikolo kha vha »e na n»ila ya u langa vhagudisi vhavho ri sa athu u dzhiya vhukando vhu vhavhaho.

Tsaino : *7 Lugomba*

- 3.3.1 Ndivho ya memorandamu uyu ndi ifhio? (1)
- 3.3.2 Tshite;wa tshine tsha vha hafha kha mutumbu wa memorandamu tshine tsha dovha hafhu tsha wanala kha muvhigo ndi tshifhio? (1)
- 3.3.3 Topolani fhungo %i sumbahao u nyanyulea hu si havhu»i kha memorandamu uyo. (1)
- 3.3.4 Memorandamu u ;walelwwa mini? (1)
- 3.3.5 Uyu memorandamu ndi wa vhungana kha ;waha wa (1)

- 3.3.6 Topolani %iiti%aluli ni %i shumise kha fhungo (2)  
%e na tou »isikela.
- 3.3.7 Ri %eeni pfanywa ya ipfi n»owelo no %i shumisa  
fhungoni %i pfalaho. (2)

3.4 Mafhungo ngea, a vhaleni ni fhindule mbudziso dzi no tevhela.

Mafifi ndi dukana %ine %a »iita khunzi tshikoloni tshashu. Nga dzibureiki u »o wana %i tshi sunya, %i tshi tsa %i tshi gonya %i tshi maphekanya vhasidzana na zwitukana %i tshi zwi dzhiela mitshelo na zwisevho. ¶uvha %e %a piringedzwa nga dzimbi %a desike %i tshi khou hovhelela u rwa Sarina nga mula%ela uri %i mu dzhiele tshizwa tsha KFC, %o mbo »i wela n%ha ha tombo %hoho ya devhea, ndo wana vhagudi vho takala vhukuma. Ho pfala zwitukana zwi tshi khou lidza dzikhombole. Ha pfala zwiseo zwi nyanyulaho kha sia %a vhasidzana na ipfi %a Sarina a tshi khou ri: 'Ko%o! Muvhumbi o pfa zwililo zwashu.' Mafifi %o »o hwalelwa sibadela he %a ongwa tshifhinga tshilapfu. Ri tshi khou amba %amusি, naho Mafifi %o fhola zwitwana zwa%o a zwi tsha »adza mudzio, zwi vho nga zwa muthu o kokotaho tshiselo tsha mpengo.

- 3.4.1 Nga ipfi dukana mu;wali u khou bvisela khagala vhu»ipfi vhufhio? (1)
- 3.4.2 Bulani dzina na mushumo wa %imudi %o %walwaho nga ma%e»eretsendami mafhungoni e na vhala. (2)
- 3.4.3 °walani %ifurase vhudzuloni ha ipfi he%i: khunzi (2)
- 3.4.4 Ri %eeni %halutshedzo ya maambele a tevhelaho:
- A A zwi »adzi mudzio. (2)
- B U kokota tshiselo tsha mpengo. (2)
- 3.4.5 Topolani %iaravhi ni bule na mushumo wa%o. (2)
- 3.4.6 Topolani ipfi %o %ukufhadzwaho mafhungoni ayo. (1)

**<sup>1</sup>HANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA C:** 40

**MARAGAGU<sup>1</sup>E:** 80